

Originalni naučni rad  
Primljen 4.9.2016, prihvaćeno za objavljivanje 9.12.2016.

**Prof. dr. sc. Mejra Softić**

Univerzitet u Zenici, Islamski pedagoški fakultet  
mejra1967@gmail.com

## **O FUNKCIJAMA 'ALIFA U ARAPSKOM JEZIKU (*AL-'ALIF AL-LAYYINA – FLEKSIBILNI 'ALIF*)**

### **Sažetak**

*Klasični arapski filolozi bavili su se izučavanjem 'alifa više nego ijednim drugim harfom. Ova izučavanja rađena su u kontekstu njegovog razumijevanja kao prvo bitne oznake za konsonant hamza kao i oznake za dugi vokal, što je rezultiralo brojnim studijama i raspravama. S obzirom na to da su one većinom bile fokusirane na 'alif kao oznaku za konsonant hamza te da u orijentalističkoj literaturi ne nalazimo radeve koji se isključivo bave interpretacijama 'alifa u njegovom savremenom poimanju (kao oznake za dugi vokal), ovaj rad nastoji sagledati historijsku perspektivu funkcionalne podvojenosti 'alifa, njegova savremena terminološka variranja u arapskim pravopisima, ortografske osobenosti i funkcije, te modele funkcioniranja na morfosintaksičkom nivou.*

**Ključne riječi:** arapski jezik, 'alif, hamza, ortografija, funkcionalna podvojenost, morfosintaksički nivo

### **UVOD**

Posmatrano s ortografskog nivoa, poznavaoći arapskog alfabetu sigurno će se složiti s ocjenom da 'alif [ ' ], u odnosu na ostale arapske foneme, bilježi najjednostavniju grafemsku oznaku u svim svojim pozicijama. Ovoj jednostavnosti doprinosi i činjenica da 'alif spada u harfove koji se ne vežu za naredni konsonant, zbog čega se vrlo brzo uči i usvaja. Međutim, posmatrano s drugih jezičkih nivoa, fonetsko-fonološkog, morfološkog i sintaksičkog, 'alif je, još od prvih pokušaja uređenja arapskog alfabeta i nastojanja da se sagledaju njegove artikulaciono-akustičke osobenosti, kao i raznolike morfosintaksičke funkcije, arapskim klasičnim filologizma zadavao najviše brige

u odnosu na ostale harfove, često ih dovodeći u ozbiljne zablude i raskole u mišljenjima. Najvjerođostojniji pokazatelj njihove ozbiljne posvećenosti ovom harfu jeste veliki broj studija nastalih u klasičnom periodu bavljenja arapskim jezikom koje su isljučivo posvećivane problematici ortografije, upotrebe i funkcioniranja *'alifa*, a sve su u osnovi naslovljene kao *Kitāb al-'alifāt*.<sup>1</sup> Jedan od poznatijih autora je i Ibn Ḥālawayh (umro 370. po H.) koji u svojoj studiji o *'alifima* u poglavljiju naslovljenom kao بَاب الْأَنْفَاتِ (poglavlje o nazivima *'alifa*) kaže: «(... ) وَ هِيَ تَقْسِمُ سَبْعَةً وَ سَبْعِينَ قَسْماً» («(...) i dijele se na sedamdeset i sedam vrsta»), nabrajajući pri tome sve vrste *'alifa*, a iz samih naziva zaključuje se da su pojave određenih vrsta *'alifa* uslovljene nekim fonetskim ili morfološkim promjenama u riječi, različitim pozicioniranjem *'alifa* u riječi te funkcijama koje ima na morfološkom ili sintaksičkom nivou.<sup>2</sup> S obzirom na to da mu se pripisuje značajan doprinos u preciznom opisivanju funkcija *'alifa* u inicijalnim pozicijama kod glagola, imena i partikula, neophodno je spomenuti i Al-'Anbāriyya (umro 328. po H.) i njegovu studiju *Kitāb muḥtaṣar fī ḏikr al-'alifāt*.<sup>3</sup>

Iako u orijentalističkoj literaturi ne postoji poznato djelo koje se na sličan način bavi opisivanjima funkcija *'alifa*, što bi svakako bio značajan doprinos u izučavanju arapskog kao stranog jezika, namjera ovog rada nije kontrastiranje navoda spomenutih klasičnih izvora i interpretacija brojnih funkcija koje oni pripisuju *'alifu*, jer bi to, zbog obima materije, zahtjevalo mnogo više prostora i vremena. Cilj rada, prije svega, jeste ukazati na razloge zbog kojih klasični arapski filolozi *'alifū* posvećuju pažnju više nego ijednom drugom harfu i pripisuju mu ovako brojne funkcije, što je u izvjesnoj koliziji sa savremenim poimanjima njegovih ortografskih i morfosintaksičkih osobenosti. Zbog toga je neophodno da se progovori o njegovoj funkcionalnoj podvojenosti, koja i čini okosicu ovako širokih interpretacija *'alifa* i koja je u osnovi iskristalizirala, uvjetno rečeno, dvije vrste *'alifa*, od kojih samo jedna odgovara njegovom savremenom razumijevanju. To je tzv. *al-*

1 Jedna od značajnijih studija o *'alifu* jeste i *al-'Alifāt wa ma'rifa 'uṣūliha*, čiji je autor 'Abū 'Amr 'Uṭmān ibn Sa'īd al-Dānī (umro 444. po H.). Ovu studiju od četrnaest stranica rukopisa uredio je i uz vrijedan predgovor objavio Ġānim Qadūrī al-Ḥamđ u časopisu *Mağalla ma'had al-'imām al-Šāṭibī li al-dirāsāt al-qur'añī*, I, Tikrit, 2006. U ovom predgovoru (str. 342–343) on navodi sve klasične izvore koji zasebno tretiraju upotrebu *'alifa*.

2 Ovu studiju pod nazivom *Kitāb al-'alifāt li Ibn Ḥālawayh* uredio je i prvi put u cijelosti je predstavio 'Aliyy Ḥusayn al-Bawāb u časopisu *Mağalla al-mawrid*, I - III, Irak, 1982.

3 Ova studija je, kao i sve druge, sačuvana u formi rukopisa i prvi put je objavljena u formi kraće knjige 1980. godine u Kairu, a priredio ju je Ḥasan Ferhūd.

*'alif al-layyina (fleksibilni 'alif)* za koji se u savremenoj arapskoj lingvistici koriste i termini *al-* 'alif al-ṭawīla ili *'alif al-madd*, a koji odgovara dugom vokalu [ā]. Ovaj *'alif* bilježi svoja ortografska variranja, specifična morfološka obilježja i određene sintaksičke funkcije, čije je pravilno razumijevanje bitno u procesima učenja arapskog jezika pa smo se stoga i odlučili za njegove interpretacije, nadajući se da će naša zapažanja biti koristan prilog njegovog razumijevanja u nastavi i izvan nje, budući da u orijentalističkoj literaturi ne nailazimo na izvore koji se bave isključivo ovom problematikom. Kao dodatni razlog da svoju pažnju usmjerimo na ovu vrstu *'alifa* poslužila nam je i činjenica da, u odnosu na klasične arapske filologe, koji su vrlo precizni i imaju usaglašene stavove u svojim interpretacijama ove vrste *'alifa*, među savremenim arapskim lingvistima danas postoje razlike u njegovom definiranju i opisivanju njegovih pozicioniranja u riječi, što dovodi do konfuzije u usvajanju terminologije i ortografskih pravila koje ona implicira, naročito u početnom stadiju učenja arapskog jezika.

## FUNKCIONALNA PODVOJENOST 'ALIFA – HISTORIJSKA PERSPEKTIVA

U historijskom razvoju arapskog alfabet-a, *'alif* je jedini grafem koji je prošao kroz dvije različite razvojne faze mijenjajući pri tome svoje ortografsko-fonemske vrijednosti shodno potrebama prilagođavanja arapskog grafijskog sistema književnom govoru i postajući tako jedina grafemska oznaka koja bilježi više funkcija u arapskom jeziku. Naime, arapski lingvisti, savremeni i klasični, jedinstveni su u ocjeni da je prvobitna funkcija *'alifa* u klasičnom periodu arapskog jezika bila grafemska oznaka i naziv za konsonant *hamza* (Qadūrī al-Ḥamd, 2006: 342). Arapi su *'alif* naslijedili iz nabatejskog pisma, pod čijim su utjecajem i kreirali svoj alfabet, dok su Nabatejci, s druge strane, svoje pismo izvodili iz feničanskog, koje nije poznavalo oznake za duge i kratke vokale i čiji *'alif* u potpunosti korespondira s arapskim konsonantom *hamza* (Ramaḍān 'A. al-Tawāb, 1996). Ibn Činnī (I, 1985: 41) sasvim jasno ukazuje da je »(...) *'alif*, koji стоји на почетку arapskog alfabet-a, zapravo oznaka за *hamzu* (...)«, a kao snažan dokaz za to navodi činjenicu da prvi konsonant koji se čuje u samom nazivu bilo kojeg arapskog konsonanta krije njegovu stvarnu artikulacionu vrijednost, te smatra da: “ (...) ako kažeš ġīm, prvi konsonant je ظ , ako kažeš dāl, prvi konsonant je ظ , a isto tako ako kažeš 'alif,

prvi harf koji izgovoriš je *hamza*“. (op. cit., I, 1985: 42) Kao dokaz da je 'alif prvobitna grafemska oznaka za *hamzu*, navode također i stari arapski alfabet tzv. *'Abḡad* (أَبْحَدْ) izveden od imena midjanskih kraljeva (أَبْجَدْ ، هَوْزْ ، حُطَّى ، كَلْمَنْ، سَعَفَصْ ، قَرْشَتْ) gdje on, dakle, стоји као први konsonant (Kamāl Bišr, 1986: 79), kao i neke primjere iz najstarijih kur'anskih prijepisa poput izraza يَسْتَهِزُ أُونْ ، لَا ، شَيْئًا... رَاسْ، بَيْرْ، بَرْ، يَمْنَنْ، فَيْهَةْ... umjesto .... (R. 'A. al-Tawāb, 1996: 14), što je, tokom vremena, stvorilo predstavu da je riječ zaista o dugim vokalima, a ne o konsonantu *hamza*. Kada je Al-Ḥalīl izumio zasebnu oznaku za konsonant *hamza* kako bi se izbjegla ova miješanja, on nije želio, kako tvrde arapski lingvisti, da u pravopisu napravi radikalne promjene u odnosu na govor, te je oznaku za ovaj konsonant samo dodao na harf u koji se *hamza* već oslabljivala, a tamo gdje nije našao nosioca kao što je na kraju riječi, *hamzu* je ostavljao samu. Iz tog razloga, *hamza* danas bilježi različite harfove kao svoje nosioce, napominjući istovremeno sljedeće: „(...) svi stari arapski tekstovi, koji su do nas došli na različitim papirusima, uopće nemaju oznaku za *hamzu* koju danas poznajemo, jer je njezina stara oznaka, a to je 'alif, kod govornika Hidžaza poprimila značenje dugog vokala [ā] (...), iako je on prvobitna oznaka za *hamzu*“. (R. al-Tawāb, 1996: 15) U ovom kontekstu možemo razumjeti ustaljene navode arapskih lingvista da je Al-Ḥalil uveo oznaku *hamza* kao razlikovno obilježje u odnosu na dugi vokal [ā]. Međutim, i pored uvođenja ove dodatne oznake, naziv 'alif zadržao se i za konsonant *hamza* i za dugi vokal [ā]. Inače, interpretacije uvođenja grafemske oznake za dugi vokal [ā] u arapskom jeziku dosta su neujednačene i sporne i među samim arapskim lingvistima. Naime, jedni smatraju da su semitski jezici koji su prethodili arapskom jeziku bilježili oznake za duge vokale, a da su se u arapskom bilježili i prije prvih oznaka za kratke vokale, dok drugi smatraju da je arapski jezik do pojave Al-Ḥalīla bilježio samo oznake za duge vokale [ī] i [ū]. Što se tiče dugog vokala [ā], on se, prema njihovom mišljenju, po uzoru na hebrejski jezik bilježio u formi jednog posebnog znaka koji se stavljao ispod harfa te da je Al-Ḥalīl ibn Ahmad bio prvi koji je 'alif upotrijebio za oznaku dugog vokala [ā] (K. Bišr, 1986: 86). Gramatičari pret-

postavljaju da je takvo njegovo opredjeljenje vjerovatno proisteklo iz opažanja da se *hamza*, u situacijama oslabljivanja, već pretvarala u dugi vokal [ā] pa je on oznaku '*alifa*' iskoristio i na onim mjestima gdje se pojavljivala potreba za ovim vokalom ili se to jednostavno desilo po uzoru na obilježavanje ovog vokala u starijim semitskim jezicima. Kakve god okolnosti upotrebe '*alifa*' kao grafemske oznake za dugi vokal [ā] bile, činjenica je da je on već u ranom periodu formiranja arapskog alfabeta u pravopisu bilježio dvojnu funkciju: '*alif*' kao oznaka za konsonant *hamza* i kao njezin nosilac i '*alif*' kao grafemska oznaka za dugi vokal [ā].<sup>4</sup> S obzirom na to da se u upotrebi zadržao termin '*alif*' i za jednu i za drugu funkciju, arapski gramatičari na različite načine naglašavali su ovu njegovu podvojenost, jedni kroz definiciju *hamze*, drugi kroz pojašnjenje lekseme '*alifa*'. Tako će npr. Al-Ğawharī kazati da se grafema '*alif*' jednako odnosi na dva glasa, te da „(...) postoje dvije vrste '*alifa*: *layyina* i *mutaharrika*, prva se naziva '*alifom*', a druga *hamzom* (...)“. (Al-Ğawharī, VI, 1984: 2542) Poglavlje o *hamzi* Al-Rāzī započinje pojašnjavanjem '*alifa*', smatrajući ga slovom alfabeta koje je limitirano (*maqṣūra*) i bez vokala (*mawqūfa*) navodeći: «(... وَ الْأَلْفُ مِنْ حِرْوَفِ الْمَدِ وَ الْتَّلِينِ وَ الْزِيَادَاتِ (...). فَإِذَا تَحَرَّكَتْ فَهِيَ هَمْزَةٌ (...))» (... '*alif* je jedan od dugih vokala i jedan od afiksa, .... ako se pokrene vokalima, tada je to *hamza*). (Al-Qādir al-Rāzī, 1986: 15) Ibn Ĝinnī također će kazati da je '*alif*' na početku alfabeta oznaka za *hamzu*, a da je *dugi 'alif* (*al-'alif al-madda*) isto tako oznaka za *hamzu*, samo što je ovaj '*alif*' uvijek bez vokala (Ibn Ĝinnī, I, 1985: 41–42). *Hamza* se u rječnicima i pravopisima definira kao prvo slovo alfabetu, uz pojašnjenje da je to '*alif*' koji prima vokale pa ako se *hamza* piše iznad ili ispod '*alifa*', tada se on naziva *al-'alif al-yābisa* (*postojani ili tvrdi 'alif*), npr.: ... لَجَأَ، سَأَلَ، أَعْطَى، دَعَى، رَمَى.... . Nasuprot njemu je *al-'alif al-layyina* (*fleksibilni ili oslabljeni 'alif*), a to je '*alif*' koji ne prima vokale, kao što je u leksemama . قَالَ، دَعَى، رَمَى.... . ('Ahmad Qabbiš, 1988: 23) Ovo terminološko poistovjećivanje dva različita glasa rezultiralo je u klasičnom periodu arapskog jezika ovako opširnim interpretacijama '*alifa*', a one se u suštini uglavnom odnose na funkcije konsonanta *hamza*, koji se sa svakom prepozнатom novom funkcijom imenuje i drugom vrstom '*alifa*'. Klasični arapski filolozi bili su svjesni ove funkcionalne pod-

<sup>4</sup> U ovom kontekstu, neki naši orijentalisti u ocjenama '*alifa*' smatraju da je to jedino „slov“ u arapskom jeziku koje ne predstavlja neki suglasnik i da je ono, izgubivši svoju prvobitnu namjenu, a to je oznaka konsonanta *hamza*, postalo polufunkcionalno. (Srđan Janković, 1987: 54)

vojenosti 'alifa. Tako će Al-Dānī (1980: 341) u poglavlju o sastavnoj i rastavnoj *hamzi* (*hamza al-waṣl / hamza al-qat'*) kod glagola kazaati: «(... ) وَ كَلِهْنَ فِي الْحَقِيقَةِ هَمْزَةُ غَيْرِ هَمْزَةِ الْوَصْلِ وَ حَدَّهَا وَ إِنَّمَا سَمِّيَنَ الْفَاتُ مَجَازًا: (... ) وَ اتَسْعَاً لِكَوْنِ صُورَهُنَّ صُورَةً أَلْفَ»<sup>5</sup> (...) *i sve je to u osnovi hamza, izuzev waṣle, a nazvano je 'alifom metaforički zato što formalno izgleda kao 'alif.*<sup>5</sup> Ibn Ḥālawayh (I, 1982: 81) također smatra da je ova vrsta 'alifa ustvari *hamza*, s čime se slaže i Al-Mubarrid, ustvrdivši: «(...) هَذَا بَابٌ (... ) أَلْفُ الْوَصْلِ وَ الْقَطْعِ، وَ هُنَّ هَمْزَاتٌ عَلَى الْحَقِيقَةِ»<sup>6</sup> (...) *ovo je poglavlje o sastavnom i rastavnom 'alifu, a oni su u osnovi hamza).* (Q. al-Ḥamd, 2006: 341) Dakle, sa stanovišta savremene arapske lingvistike, ove klasične studije o 'alifu, u osnovi su studije o *hamzi*, a jedina funkcija 'alifa u ovim slučajevima jeste da se on pojavljuje kao formalni nosilac konsonanta *hamza*. Funkcija 'alifa kao dugog vokala također se spominje i pojedine studije i rječnici ga interpretiraju u zasebnim poglavljima, ali u mnogo manjem obimu u odnosu na *hamzu*. Danas su 'alif i *hamza* terminološki i semantički razdvojeni i pod 'alifom se podrazumijeva dugi vokal [ā], kojeg su klasični arapski filolozi prepoznali kao *al-'alif al-layyina*.

## **AL-'ALIF AL-LAYYINA – TERMINOLOŠKA I ORTOGRAFSKA VARIRANJA**

Najkompletniju definiciju, artikulaciono-akustička obilježja i modele pozicioniranja ove vrste 'alifa nalazimo u jednom savremenijem pravopisu, u kojem se navodi: «الْأَلْفُ الْلَّيْتَةُ هِيَ الْأَلْفُ السَّاكِنَةُ الْمَفْتُوحُ مَا قَبْلَهَا. وَ هِيَ الْأَلْفُ الَّتِي لَا يَنْصَرِفُ اسْمُ الْأَلْفِ عَنِ الْإِطْلَاقِ إِلَيْهَا، وَ تَسْمَى الْهَوَانِيَّةُ لِمَجِيئِهَا مِنْ هَوَاءِ الْفَمِ، وَ يَمْنَعُ الْإِبْتَدَاءُ بِهَا لِعَدَمِ قِبْلَتِهَا الْحَرْكَةِ (... ) تَقْعُدُ الْأَلْفُ الْلَّيْتَةُ فِي وَسْطِ الْكَلِمَةِ وَ أَخْرَهَا»<sup>7</sup> *Al-'alif al-layyina – fleksibilni ili oslabljeni alif – je alif bez vokala kojem prethodi fatha. Samo na ovu vrstu 'alifa se odnosi termin 'alif', on se naziva al-hawā ī – zračni ili strujni – jer je rezultat zračnog strujanja iz usta, s njim se ne može započeti jer se ne pokreće vokalima, a dolazi u sredini i na kraju riječi.* ('A. Qabbiš, 1977: 99) Ovakve su interpretacije u skladu s tumačenjima ove vrste 'alifa kod klasičnih arapskih gramatičara. Međutim, u savremenim pravopisima tumačenja variraju pa se on u nekim od njih kao termin uopće ne spominje,

5 Kamāl Bišr (1986: 88) ne slaže se s generalnom ocjenom klasičnih gramatičara da je *hamza* nazvana 'alifom metaforički i zbog široke primjene 'alifa kao njezinog nosioca. On smatra da 'alif terminološki više odgovara njegovoj prvobitnoj namjeni, a da je njegova terminološka primjena za dugi vokal u osnovi metaforička.

nego se zamjenjuje terminima *'alif mamdūda* (*tawīla*) / *'alif maqṣūra* i to samo za finalne pozicije u riječi, dok se za medijalnu poziciju koristi termin *'alif al-madd*. U nekim drugim izvorima on se kao termin spominje i na identičan način definira, ali samo za finalne pozicije.<sup>6</sup>

Što se tiče ortografije ovog *'alifa*, ona je dvojna: u medijalnoj poziciji uvijek se bilježi u formi (dugog) *'alifa* [ا], npr.: ....، مال، كتاب، ...., dok se u finalnoj poziciji bilježi ili u formi dugog *'alifa* ('alif *mamduda*), npr. ....عَصَاءُ، دَعَاءُ، .... عَسْوَى، عَنِي، إِلَى، .... Dvojna ortografija fleksibilnog *'alifa* (*al-*'alif *al-layyina*) u finalnoj poziciji karakteristika je sve tri vrste riječi u arapskom jeziku i s obzirom na to da nema razlike u njihovoј artikulaciji, neophodno je poznavati pravila upotrebe jednog ili drugog. Tako se *al-'alif al-layyina* u finalnoj poziciji bilježi u formi dugog *'alifa* ('alif *mamduda*) kod:

- partikula koje se zajednički nazivaju *ḥurūf al-ma'ānī* (čestice čija se semantika realizira u diskursu), a to su: لولا، إِلَّا، أَمَا، هَلْ، نَوْمًا، لَوْلًا؛ إِلَى، عَلَى، حَتَّى، بَلْ؛ izuzev četiri partikule koje bilježe kratki *'alif*: أَنْ، أَنْتَمَا، هَمَا، ...، (ما، ماذَا)، (ما، أَيّْا، ذَا)، (ذَا، تَا، هَنَا، ...)، (ما، مهَمَا) مَتَى؛ لَدَى، أَنْى؛
- nepromjenljivih imena, kao što su zamjenice: lične (أَنَا، أَنْتَمَا، هَمَا، ...)، pokazne (مَا، ماذَا)، odnosne (ذَا، تَا، هَنَا، ...)، i upitne partikule uz izuzetak leksema koje bilježe kratki *'alif*: يَعْلَمُونَ، عَفْوَنَا، غَرْوَتَمَا؛
- trokonsonantskih imena i glagola u perfektu čiji je treći korijeni konsonant *wāw* ...، pri čemu se kod imena vrsta ovog korijenog konsonanta prepoznaje ako se stave u dvojину ili se iz množine vrate u jedninu (فَوَان، عَصَوَان، خَطُوَةً)، a kod glagola promjenom u prezent ili njegovom konjugacijom u drugom i prvom licu (يَعْفُو، عَفَوْنَا، غَرَوْتَمَا)؛
- imena ili glagola čijem *'alifu* prethodi konsonant *yā'*, npr.: يَبْحِي، رَبِيَّيْ؛ يَحِيَا، دَنِيَا، خَطِيَا، ...؛
- stranih imena (osoba, država, gradova,...), npr.: الْمَلِكِيَّا، الْمَلِيَّا، لَوْقَا، مُوسِيَّقا، ... uz izuzetak pet imena: مُوسَى، عَيْسَى، كِسْرَى، بَخَارَى، مَتَى: (M. Mamu, 1998; M. Ziyad, 2008).

*Al-'alif al-layyina* se u finalnoj poziciji bilježi u formi kratkog *'alifa* ('alif *maqṣūra*) kod:

6 Uporediti npr. pravopise: Muḥammad Māmū, *'Ilā al-'imlā*, 1998; Rāḡī al-'Asmar, *al-Marġī' 'ilā al-'imlā*, 1999; Mus'ad Ziyād, *al-Šāfi'i al-'imlā*, 2008; 'A. Muḥammad al-'Atīrī, *al-Muṣīd fī al-luğā al-'arabiyya*, 2006, i sl.

- trokonsonantskih imena i glagola čiji je 'alif nastao kao zamjena za konsonant *yā'*, a vrsta ovog korijenog konsonanta prepoznaje se na isti način kao kod prepoznavanja korijenog konsonanta *wāw*, npr.: **فْتَى - فْتِيَان، قَرْىٰ - قَرِيَّةٌ، هَدِيٰ - هَدِيَّةٌ - يَهْدِيٰ - هَدِيَّةٌ**, ...;
- imena i glagola sa više od tri konsonanta, npr.: **حَبْلَى، دَعْوَى، اسْتَولَى، لَاقْفَىٰ**, ....;
- imena i glagola čiji je prvi ili drugi korijeni konsonant *wāw*, npr.: **الْوَغْنُ، الْوَنَىٰ، وَقَىٰ، طَوَىٰ، نَوَىٰ**, ...;
- imena i glagola čiji je drugi korijeni konsonant *hamza*, npr.: **رَأَىٰ، شَأَىٰ**, ... ;
- u svim slučajevima koji su navedeni kao izuzeci u pisanju *dugog 'alifa* ('A. Qabbiš, 1977; 'A. M. al-'Atīrī, 2006).

## **AL-'ALIF AL-LAYYINA – MORFOSINTAKSIČKI OKVIR FUNKCIONIRANJA**

Iako se najveći broj funkcija ovog 'alifa realizira i opaža na morfosintaksičkom planu, njegove funkcije mogu se posmatrati i s drugih jezičkih nivoa. Na ortografskom i fonetsko-fonološkom nivou on funkcioniра kao prvi harf arapskog alfabeta, pri čemu je njegova artikulaciona vrijednost uvjetovana prisustvom ili odsustvom vokala. Arapski gramičari smatraju da, ako je bez vokala (*al-'alif as-sākina*), on funkcioniра kao pravi 'alif (*al-'alif al-haqīqiyya*), odnosno kao jedan od dugih vokala (*hurūf al-līn*), npr. : ... لا، بَابٌ، أَرَادٌ ... . Ako se pokrene vokalom, tada funkcioniра kao konsonant *hamza*, s tim da kao ortografska oznaka služi samo kao njegov nosilac, npr. (أَلْفٌ، سَأْلٌ، لَجَأٌ) ('A. Qabbiš, 1977); (Ibn Manzūr, X, 2010: 430).<sup>7</sup>

Posmatrano s morfosintakksičkog nivoa, fleksibilni 'alif ili dugi vokal [ā] (*al-'alif al-layyina*) u leksemi se realizira na tri načina: kao dio korijena riječi, kao zamjena za korijeni konsonant i kao derivacioni afiks s različitim morfološkim funkcijama i sintaksičkim namjenama. Iako je riječ o dugom vokalu, Ibn Ĝinnī smatra da je 'alif koji nalazimo npr. kod partikula لا, ما, حتى, يا, كلا, هيا, أنتي, متى, إذا sastavni dio korijena date lekseme. Imamo li na umu to da korijen lekseme u arapskom jeziku čine suglasnici, a da

7 Ovakvo se pravilo ipak ne može generalizirati imamo li na umu lekseme kao što je npr. رأس gdje 'alif nije pokrenut vokalom, ali je upotrijebljen u svrhu realizacije konsonanta *hamza*, što je najbliže njegovoј prvobitnoј namjeni, bez obzira na pozicioniranost u riječi.

je 'alif jedina grafemska oznaka koja nema odgovarajući suglasnik u alfabetu, ovakva se tvrdnja donekle čini protivnom temeljnim zakonitostima ovog jezika. Međutim, on to argumentira činjenicom da ove lekseme (odnosno 'alif u njima) nisu proizvod postupka derivacije, nepromjenljive su, te stoga 'alif u leksemi nije pridodat kao afiks niti je nastao kao zamjena za slabe konsonante *wāw* i *yā'* što upućuje na to da je on sastavni dio njezinog korijena (Ibn Ĝinnī, II, 1985: 653–664). S druge strane, Ibn Manzūr (XV, 2010: 430) smatra da 'alif funkcioniра samo kao dugi vokal i kao jedan od derivacionih afiksa.

'Alif funkcioniра kao zamjena za korijene kosonante *wāw* i *yā'* u medijalnoj i finalnoj poziciji riječi kada se oni uslijed određenih fonetskih zakonitosti pretvaraju u dugi vokal [ā], npr. قام، صار، دعا، سعى، فقا، هدى..... . Ovakav 'alif naziva se *al-'alif al-mubaddala min wāw / yā'*.

Kao derivacioni afiks (*harf az-ziyāda*) – infiks ili sufiks – 'alif ima vrlo široku upotrebu, zbog čega su njegove namjene i funkcije koje ima na morfosintaksičkom planu brojne. Shodno prirodi ovih funkcija, utvrđene su i određene vrste 'alifa, a njihovo nominiranje varira od jednog do drugog autora. Prema našim zapažanjima, markiraju se sljedeće vrste i funkcije 'alifa :

- *al-'alif al-fāṣila*: dodaje se glagolima u svrhu razlikovanja sufiksa *wāw* trećeg lica množine muškog roda u perfektu, zavisnom načinu, jusivu, imperativu i prohibitivu u odnosu na isti sufiks pravilne množine muškog roda te u odnosu na *wāw* kao korijeni konsonant, npr.: مهندسو المدينة ، أولو فضل / يدعوا ، يخلو ، ... راسلوا ، أن يراسلوا ، لم يراسلوا ، راسلوا / افعلنان ؛
- *'alif al-'imād*: ima funkciju razlikovanja: broja ličnih zamjenica (rastavljenih ili sastavljenih), npr. أنتم – أنتما ، هم – هما ، كُمْ – كُما ; glagolskog lica – prvo lice množine u odnosu na treće lice množine ženskog roda : أنْ – فَمنْ ؛ lične zamjenice prvog lica jednine أنا u odnosu na čestice أَنْ ؛ broja مائة ؛ منه ؛<sup>8</sup>
- *al-'alif al-mubaddala*: svaki 'alif koji je nastao kao zamjena za korijeni konsonant *wāw* ili *yā'*, kao što je u glagolima tipa صار، قام، جرى، سعى، فقا، هدى ، ili je u ajetima zamjena za oslabljeni konsonant *nūn*, npr. و لَيَكُونَا : دعا

<sup>8</sup> U ovom kontekstu Ibn Manzūr (XV, 2010: 428) spominje samo 'alif lične zamjenice أنا ، nazivajući ga 'alif al-'ibāra ili *al- 'alif al-'āmila*.

**؛ من الصاغرين**<sup>9</sup>

- 'alif an-nidā': 'alif koji se koristi u vokativu i pri direktnom oslovljavanju؛ يا محمد، يا ولد;
  - 'alif an-nudba': 'alif koji se koristi pri jadikovanju ili čuđenju, a sufigira se imenu sa ili bez čestice *hā*', npr.: 'وا عجباه (عجاً) !'، وا زیداه (زیداً) !، وا حبلها انقطعنا فَأَضْلَلُونَا؛ حبلها انتقطعاً;
  - 'alif al- 'isbā' ('alif al- 'itlāq): 'alif koji se koristi u poeziji za očuvanje pjesničkog metra, a dodaje se na kraju stiha, npr. بانت سعاد و أمسى : أمسى؛ ili na kraju ajeta u svrhu njihovog razdvajanja, npr.: أَنْقَطْتُهَا لِيَرَاهَا؛ حبلها انتقطعاً;
  - 'alif al-ta' mīt: 'alif kao oznaka imena ženskog roda, a može biti dugi ili kratki, npr.: ...، حمادى، بشرى، ذكرى، حمراء، ...؛
  - 'alif al-ğam': 'alif koji se koristi za postizanje različitih paradi-gmatskih obrazaca razlomljene množine i 'alif kao prvi dio sufiksa pravilne množine ženskog roda, npr.: مساجد، فرسان، عمال، معلمات، ...؛
  - 'alif al-tatniyya: 'alif kao oznaka dvojine imena i glagola, npr.: هذان: الطالبان اللذان يدرسان؛
  - 'alif al- 'i'rāb: 'alif u funkciji akuzativnog padežnog nastavka kod imena produžene deklinacije (*al-'asmā' al-sitta*) - هن، ذو، فو، حم، أخ، أب، npr.: رأيت أباك في المسجد، نحترم ذا الخلق الحسن، وذا الأدب الرفيع، ...؛
  - 'alif al- 'iwad: 'alif koji se dodaje u akuzativu tropadežnih imena, kao nosilac *tanwīna fatḥi* i kao pokazatelj padežnog nastavka, npr. : ...، عمرًا أمما الكلية، أمسك دفترًا ...؛
  - 'alif al- 'isbā': 'alif pokaznih zamjenica koji se realizira u pismu ili se samo izgovara: هذان، هذه، ذاك، ذلك، هاتان، a u osnovi se radi o prostim pokaznim zamjenicama تـا، ذـا، هـا i partikuli (hā' al-tanbīh) koje skupa-čine složenu pokaznu zamjenicu؛

<sup>9</sup> Sura Jusuf, 32 ; za razliku od savremenih gramatičara, Ibn al-Manzūr ovaj *'alif* naziva *'alif al-nūn al-hafīfa*, a *'alif* koji se koristi u poeziji naziva *'alif al-sila* (ibid.).

10 Sura Al-'Ahzāb, 67.

11 Brojna su neslaganja klasičnih i savremenih arapskih gramatičara o funkciji ovog 'alifa. Jedni smatraju da je to padežna oznaka nominativa pa ga nazivaju *harf al-'i'rāb*, drugi da je pokazatelj fleksije (*dalīl al-'i'rāb*), a treći da je oznaka dvojine imena i glagola ('alam li al-taṇīyya). U savremenim pravopisima češće se interpretira kao padežni nastavak, a mi smo se opredijelili za njegovu funkciju oznake dvojine zbog vrlo ubjedljivih argumentacija koje, u korist ovakve njegove funkcije, prinose neki klasični arapski gramatičari. Detaljnije vidjeti: Ibn Ĝinni, II, 1985, 695–728.

- 'alif al-taṣḥīm 'alif kao infiks u funkciji naglašavanja riječi u nekom stihu, a u svrhu očuvanja pjesničkog metra, npr., ....، عُرَابٌ، كُلْكَلٌ، عَرْبٌ umjesto
- *al-'alif al-mağħūla*: prema tumačenjima većine arapskih lingvista, svaki 'alif koji se kao infiks dodaje imenu ili glagolu u svrhu postizanja dugog vokala, a time i realizacije novih semantičkih vrijednosti. Iz toga razloga drugi ga nazivaju i 'alif al-binā', npr.: جالس، كاتب، محدثة، .....؛ كاتبٌ، صباح، مصباحٌ؛<sup>12</sup>
- 'alif al-'ilhāq 'alif sufigiran kao četvrti konsonant, ali ne kao zamjena za konsonant *yā'* niti kao oznaka ženskog roda, npr.: أرطى، معزى ... '؛ ovakav 'alif naziva se *ǵayr lāzima – neobavezni*, pošto rijetke lekseme poput ovih, a za razliku od imena ženskog roda, mogu dobiti sufiksno *tā'* kada mijenjaju svoj morfološki oblik: أرطاة، معزاة؛
- *al-'alif al-kāfiya*: 'alif koji se isključivo pojavljuje u fonetsko-fonološkom okviru الـ karakterističnom za otpočinjanje nekih sura u Qur'anu.

<sup>12</sup> U ovom kontekstu, pojedini arapski gramatičari, a posebno u lingvističkim raspravama koje možemo pronaći u elektronskoj formi, dodatno spominju i 'alif al-zā'i da (afiksativni *alif*), koji se leksemi dodaje kao prvi, drugi, treći, četvrti, peti i šesti konsonant, a slijedeći primjere koje daje Ibn Ĝinni (II, 287–290). Vrlo često radi se o imenskim leksemama koje nemaju frekventnu upotrebu u savremenom jeziku, barem kada je riječ o onim s više konsonanata.

## ZAKLJUČAK

Klasični i savremeni arapski lingvisti jedinstveni su u ocjeni da je prvo-bitna funkcija '*alifa*' u klasičnom periodu arapskog jezika bila grafemska oznaka i naziv za konsonant *hamza*. Zbog njegovog oslabljivanja u izgovoru, ono se često pretvaralo u dugi vokal [ā], što je dovodilo do miješanja ovih dvaju glasova. Zbog toga je Al-Ḥalīl osmislio zasebnu oznaku za konsonant *hamza*, a '*alif*' se zadržao i kao oznaka za dugi vokal [ā], zbog čega dolazi do njegove funkcionalne podvojenosti. U upotrebi se dugo zadržao termin '*alif*' i za jednu i za drugu funkciju, što i jeste osnovni razlog kasnijeg pripisivanja tako brojnih funkcija '*alifu*', budući da su se klasični arapski lingvisti u svojim istraživanjima uglavnom bazirali na konsonant *hamza*, označavajući ga terminom '*alif*'.

U savremenim arapskim pravopisima, '*alifom*' se označava dugi vokal [ā], koji bilježi medijalnu i finalnu poziciju u riječi. Klasični termin kojim se označava jeste *al-'alif al-layyina*, ako je u medijalnoj poziciji '*alif al-madd*', a u finalnoj '*alif mamdūda*' i '*alif maqṣūra*'. Na morfosintaksičkom nivou funkcioniра kao sastavni dio korijena riječi, uglavnom kod partikula, kao zamjena za korijene konsonante *wāw* i *yā'* i kao derivacioni afiks. Na temelju ovih funkcija utvrđene su određene vrste ovog '*alifa*', a s lingvističkog aspekta najznačajnije su: *al-'alif al-fāṣila*, *'alif al-'imād*, *al-'alif al-mubaddala*, *'alif al-ta'niṭ*, *'alif al-'i'rāb*, *'alif al-taṇniyya*, *'alif al-ğam'*, *'alif al-'iṣāra*, *'alif al-binā'*, *'alif al-'iwaḍ*, *'alif al-nidā'* i *'alif al-nudba*.

## Literatura

- Al-'Anbārī, Q. (1980). *Kitāb muḥktaṣar fī dīkr al-'alifāt*. Taḥqīq: Farhud Ḥasan. Kairo: Dār al-turāṭ.
- Al-'Asmar, R. (1999). *Al-Marḡī fī al-'imlā'*. Tripoli: Čurūs burs.
- Al-'Atīrī, M. (2009). *Al-Mufid fī al-luġa al-'arabī*. Bengazi: Dār šumu‘ al-taqāfa.
- Al-Bawāb, H. (1982). *Kitāb al-'alifāt li Ibn Ḥalawayh*. U: *Mağalla al-mawrid*, I – III. Irak.
- Bišr, K. (1986). *Dirāsāt fī 'ilm al-luġa*. Kairo: Dār al-ma‘ārif.
- Bišr, K. (1975.) *'Ilm al-luġa al-'āmm: al-'Aşwāt*. Kairo: Dār al-ma‘ārif.
- Al-Dānī, S. (2006). Al-'Alifāt wa ma'rifa 'uṣūliha. Taḥqīq: Qadūrī al-Hamd. U: *Mağalla ma'had al-'imām aš-Šāṭabī li al-dirāsāt al-qur'ānī*, br. 1, str. 333–380. Tikrit.
- Al-Ǧawharī, 'I. (1984). *Al-Sihāh – tāğ al-luġa wa sihāh al-'arabiyya* (I–VI). Taḥqīq: 'Ahmad 'Abd al-Gafūr. Dār al-'ilm.
- Ibn Ĝinnī, 'A. F. (1985). *Sirr ṣinā'a al-'i'rāb* (I-II). Taḥqīq: Ḥasan Handāwi. Damask: Dār al-qalam.
- Ibn Manzūr, Ğ. (2010). *Lisān al-'arab* (XV). Bejrut: Dār şādir.
- Janković, S. (1987). *Arapski izgovor s osnovama arapskog pisma*. Sarajevo: Svjetlost.
- Qabbiš, 'A. (1988). *Al-'Imlā' al-'arabī*. Damask: Zayd ibn Tābit.
- Māmū, M. (1998). *'Ilā al-'imlā'*. Bejrut: al-Yamāma.
- Ramaḍān, 'A. T. (1996). *Muškila al-hamza al-'arabiyya*. Kairo: Maktaba al-ḥāniğī.
- Al-Rāzī, al-Qādir , M. (1986). *Muḥtār al-sihāh*. Maktaba Bayrūt.
- Ziyād, M. (2008). *Al-Šāfi fī al-'imlā'*. Kartum: Al-Şahūh.

## Mejra Softić

### ON THE FUNCTIONS OF ALIF IN THE ARABIC LANGUAGE (AL-'ALIF AL-LAYYINA – FLEXIBLE ALIF)

#### Abstract

*Classical Arabic philologists analyzed alif more than any other letter. In their works alif was analyzed in the context of its original function, as a sign for consonant hamza, but also as a long vowel sign, which lead to numerous studies and discussions. Given the fact that most of them focused on the analysis of alif as a sign for consonant hamza and that in the Orientalist literature we cannot find the works interpreting alif exclusively from the standpoint of its contemporary understanding (as a sign for a long vowel), the present paper aims at investigating the historical perspective of the dual function of alif, its contemporary terminological varieties in Arabic orthographies, its orthographic features and functions, as well as the modes of functioning on morpho-syntactic level.*

**Keywords:** the Arabic language, alif, hamza, orthography, functional duality, morpho-syntactic level

## دلالات حرف الألف في اللغة العربية

(الألف اللينة )

أ.د. ميرا سوفيتيش

ملخص

عكف علماء اللغة العربية القدامى على دراسة حرف الألف أكثر من أي من الحروف الأخرى . أجريت هذه الدراسات ضمن إطار فهمه بصفته علامة أصلية للهمة الصامتة وعلامة لحرف المد مما أدى إلى العديد من الدراسات والمناقشات . بالنظر إلى أن أكثرهم ركزوا على الألف كعلامة للهمة الصامتة و إنما لا نجد في الدراسات الاستشرافية مقالات متخصصة في تفسير الألف في فهمه المعاصر (علامة لحرف المد ) فان هذه الدراسة تحاول فهم المظور التاريخي للانقسام الوظيفي للألف والاختلافات في المصطلحات المعاصرة في المجال العربي والميزات الاملائية و الدلالات و نموذج العمل على مستوى الصرف والنحو .

الكلمات المفتاحية : اللغة العربية ، حرف الألف ، الممزة ، قواعد الاماء ، الانقسام الوظيفي ، مستوى الصرف والنحو .